

1. Vrsta usluge	PENZIONERSKI PAKET Posebno kreiran proizvod koji omogućava korištenje bankarskih i nebankarskih proizvoda i usluga po jednoj jedinstvenoj cijeni (za osnovni model) koju Klijent plaća mjesečno sa svog tekućeg računa u KM valuti. Cijena paketa je povoljnija od pojedinačnih cijena proizvoda i usluga koje Klijent koristi i koje bi koristio u budućnosti, te omogućava korištenje dodatnih proizvoda i usluga (dodatne pogodnosti) po pojedinačnim cijenama koje Klijent plaća mjesečno sa svog tekućeg računa u KM valuti.
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Pregled proizvoda, usluga i pogodnosti za Penzionerski Paket (u daljem tekstu Paket): 1.Osnovni model: - Tekući račun (otvaranje i vođenje) - Mastercard debitna kartica/ Visa debitna kartica – upisnina - Mastercard debitna kartica/ Visa debitna kartica – godišnja članarina - Platna Pika kartica – naknada za mjesečno vođenje kartičnog računa - Prekoračenje po tekućem računu – naknada za otvaranje - Kviko usluga – otvaranje i mjesečna naknada za korištenje usluge - Trajni nalog – otvaranje trajnog naloga - SMS usluga - Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode - Popust kod naknade za obradu kredita 2. Dodatni proizvodi i usluge: - Internet/mobilno bankarstvo – niža naknada za mjesečno korištenje
4. Trajanje ugovora	Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu.
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu.
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i dr.)	Definisano u pojedinačnim ugovorima za proizvode koji se koriste u Paketu.

8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati

CIJENE PROIZVODA/USLUGA U PAKETU

Vrsta usluge	Naknada u KM	Način obračuna	Promjenjivost
Osnovni model paketa			
Tekući račun			
Vođenje tekućeg računa:	0,00	mjesečno	promjenjiva
Mastercard ili Visa debitna kartica			
Godišnja članarina za osnovnog korisnika	0,00	godišnje	promjenjiva
SMS usluga			
Mjesečno održavanje usluge za debitnu/kreditnu karticu	0,00	mjesečno	promjenjiva
Platna Pika kartica			
Naknada za vođenje računa	0,00	mjesečno	promjenjiva
Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu			
Naknada za otvaranje	0,00	jednokratno	promjenjiva
Kviko usluga			
Mjesečno održavanje usluge	0,00	mjesečno	promjenjiva
Trajni nalog			
Otvaranje	0,00	mjesečno	promjenjiva
Osiguranje korisnika računa: smrt usljed bolesti ili nezgode			
Mjesečna premija	0,00	mjesečno	promjenjiva
Dodatni proizvodi i usluge			
Internet/mobilno bankarstvo			
Mjesečno održavanje usluge	1,50	mjesečno	fiksna

TROŠKOVI OTVARANJA I VOĐENJA PAKETA

Ugovaranje Paketa	0,00 KM
Mjesečno održavanje paketa (osnovni model)	3,99 KM
Naknada za prelazak iz manjeg paketa u veći	0,00 KM
Naknada za prelazak sa većeg paketa na manji	10,00 KM
Naknada za gašenje paketa	0,00 KM

Naknade su promjenljive.

Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Korisnikom. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.

9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa

Tekući račun u konvertibilnim markama je uslov za korištenje Paketa. Korisnik se može naknadno opredijeliti za neku od usluga ovog Paketa, a Banka će to omogućiti na način da Korisnik dostavi zahtjev/nalog za tom uslugom i potrebnu dokumentaciju. Banka ima pravo odlučivanja o odobrenju zahtjeva za prekoračenje po tekućem računu i kredita, bez obaveze obrazloženja odluke. Prilikom realizacije svakog proizvoda u sklopu ovog Paketa Korisniku će se uručiti pripadajući Informacioni list, kao i ostala ugovorna dokumentacije, ovisno o proizvodu.

U slučaju otkaza ovog Paketa, Korisnik se može izjasniti o nastavku korištenja proizvoda/usluga Banke po standardnim uslovima.

11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza

Na Paket se ne primjenjuje kamata. Kada se kamata primjenjuje po proizvodu iz paketa, tada je definisana u pojedinačnim ugovorima za proizvode, kao i Informativnim listovima i Opštim uslovima za te proizvode i to Opštim uslovima koji su objavljeni u poslovnim prostorijama Banke, kao i na zvaničnoj internet stranici Banke www.asabanka.ba o čemu se Korisnik može informisati.

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza

Za uslugu otvaranja i održavanja Paketa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja.

13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se paket proizvoda otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
18. Raskid ugovora	Svaka ugovorna strana može otkazati ugovor uz otkazni rok od 14 (četrnaest) dana. Ugovor prestaje otkazom Ugovora jedne od ugovornih strana, sporazumnim raskidom Ugovora ili smrću Korisnika. Ukoliko Korisnik želi otkazati ugovor, dužan je o tome Banci podnijeti pisani zahtjev i dužan je izmiriti sve neizmirene obaveze iz Paketa.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.